



# SEDEE YEDI ADANSEE

*Ɔsom ye adansedie. Sedee Ɔsom aye mre nti ama yen akwanya se yedebedi adansee wo ɔɔm mu ne kokoa mu.*

Yɛahye apam se “yɛbɛye Nyankopɔn adansefoɔ wo adee nyinaa mu, abere nyinaa ne beaɛ nyinaa mu” (Mosiah 18:9). Adansedie nso ye kwan baako a yedegyina se adansefoɔ na eye kwan kesee a yedefre Honhom Kronkron no ma no ka obi akoma, sesa won abrabɔ.

Titenani M. Russel Ballard, ohwe Asomafoɔ Dumienenu so se titenani aka se “Adansee--adansee ankasa, deɛ efiri Honhom no mu na Honhom Kronkron no si so dua no—sesa abrabɔ.”<sup>1</sup>

Nanso adansedie tumi ye den ma yen mu binom. Ete saa esiane se yedwene se yedi adansee wo akomkyene ne adansedie da anaa se se yerekyere adee nkoa. Wo nhyiamu a etesaa mu no, yewɔ nsemfua binom a yetaa ka nanso enhyeda nye de wo yen nkɔmmodie mu.

Adansedie betumi aye nhyira ama afoforo ne yen abrabɔ se yenya nteaseɛ se eye adeɛ ketewa bi seyɛbeka yen gyidie wo yen nkɔmmodie mu. Yeinom ye adwekyere kakra a wobɛtumi de ahye aseɛ:

## Emma no nye kyenkyeneɛ

Enhia se wobeka nsemfua te se, “mepese medi m’adansee,” hye aseɛ na ewie se, “Wo Yesu Kristo din mu, amen. Adansee ye deɛ yegyedi na yenim se eye nokore. Nti se wo ko sra wadamfo a woɔ ohaw wo kwan ho na wo kakyere no se, “menim se Nyankopɔn ye mpaɛɛɔtiefoɔ,” Tumi no nni kasade mu; efiri Honhom Kronkron no a esi nokore so dua mu. (Hwe Apam ne Nkyerekyere 100:7–8).

## Fa hye nkɔmmodie no mu kama

Se yaye krado se yɛbɛkye a, akwanya pii atwa yen ho ahya se yɛbedi adansee wo yen daadaa nkɔmmodie mu. Nhwesoo:

- Se obi bisa wo se nnawɔtwe awieɛ no koɔ sen a. Wo yi ano, “Na eye.” “na deɛ me hia a ne Asɔre.”
- Se obi te wo haw na okyerɛ tema ma wo se: “kose paa.” Wogyɛ so se: “Meda wo ase. Menim se Nyankopɔn de me befa mu. Waye bi ama me pen.”
- Se obi kase: “Megyedi se enkye ewiem besesa,” anaa “Loɔre no akye,” anaa “Hwe sedee kwan mu akye. wo betumi ayi ano se: “Megyedi se Nyankopɔn bema biribiara ako yie.”

## ka wo suahunu

Yetaa ne afoforo di nkommɔ fa yen haw ho. Se obi ka ne haw a ɔreko mu kyere wo a, wo betumi ne no akye bere a Nyankopɔn boa wo wɔ ɔhaw mu na di adanseɛ se wonim se ɔbetumi aboa ɔno nso. na yei na meye ama moagyina se adansefoɔ ama me “daakye, na ama mo ahunu nokware no se me, Awurade Nyankopɔn, mesera me nkurofoɔ wɔ wɔn amanehunu mu” (Mosiah 24:14). Yebetumi agyina se N’adansefoɔ bere a yebeka dee Waya aboa yen bere a na eeden mu.

## Siesie wo ho.

Yen mu bi wɔ ho a, adansedie wɔ bere a yen ani nna so no ye yen den. Kwan wɔ ho a yebetumi de asiesie yen ho ato ho na yaye krado se yebeyi obiara a ɔbebisa senti a yewɔ anidasoɔ ano” (1 Petro 3:15).

Edikan, seyebesiesie yen ho tumi kyere se yebehwe yen abrabo mu. Yen abrabo ye teneneɛ abrabo a efre Honhom Kronkron ba yen abrabo mu ma ehye yen adanseɛ den anaa? Yema Honhom no akwanya se ɔbekasa akyere yen na wama yen nsem a yehia wɔ mpaebo ne tweresem sua mu? Sedee Awurade kakyerɛ Hyrum Smith no, “Enhwehwe se wobeka m’asem, na mom hwehwe se wobesua m’asem, na wotekrema beye ha” (Apam ne Nkyerɛkyere 11:21).

Etoso mienu, ahosiesie no tumi ye se yebehwe anim na yadwene akwanya a yebenya wɔ da no anaa nna-wɔtwe no mu de adi adanseɛ. Wo betumi asiesie wo adwene kwan a wo benya de akye wo gyedie.

## Gyina Agyenkwa no ne Ne Nkyerɛkyere so.

Titenani Ballard akyere se, “Ewom se yewɔ adanseɛ fa nneema pii ho se asɛmma nanso, nokore binom wɔ ho a ewɔ se yekyere yen ho-yen ho na yekye no abere biara.” Nhwesoɔ a ɔmaae: “Nyankopɔn yen Agya na Yesu ne Kristo no. Nkwagyee nhyehyee no fapem ne Agyenkwa no Mpata no Joseph Smith na enam ne so ma Yesu Kristo daapem asempa no asan aba, na Mormon Nwoma no ne adanseɛ a ekyere se eye nokore.” Bere a yereka dee yenim wɔ yakoma mu se eye nokore no, yeto nsa fre Honhom no ma no di adanseɛ se dee yaka no ye nokore. Titenani Ballard sii so dua se “wɔntumi nsi Honhom no kwan se, yedi Kristo ho adanseɛ kroge a.”<sup>2</sup>

## Agyenkwa no Nhwesoɔ

Bere a na w’abere firi Samaria no, Agyenkwa no gyee n’ahome kakra wɔ abura bi ho a Ohyiaa ɔbaa bi.

Ohyee nkommɔ faa nsuo a wɔsa firi abura no mu. ɔde daadaa adwuma a na ɔbaa no reye no maa Yesu akwanya de dii adanseɛ faa nkwa nsuo ne daa nkwa a ewɔ ho ma wɔn a wɔgye No di. (hwe John 4:13–15, 25–26).

## Adansedie kumaa bi tumi sesa abrabo

Titenani Russell M. Nelson aka ‘nurse’ bi a ɔbisaa no asem se Dokotani bere a wɔwieɛ adwuma bi a na eeden. “Aden nti na wo ntese dokotafɔɔ a aka no?” Dokotafɔɔ binom a ɔnim wɔn no wɔ abufuo na wɔka kasa fin wɔ wɔn adwumaye a emu ye den mu.

Anka Dokota Nelson betumi ayi ano wɔ kwan ahodoɔ pii so. Nanso ɔyii ano se, “Efiri se menim se Mormon Nwoma no ye nokore.”

Ne mmuae no kaa ‘nurse’ ni no ne ne kunu ma wɔn kenkan Mormon Nwoma no. Akyire no Titenani Nelson boɔ ‘nurse’ ni no asu. Mfee kakra akyi, wɔ Tennessee, USA stake nhyiamu bi a na ɔno ne titenani bere a na wɔfreɛ no se ɔsomani nkyee, Titenani Nelson ne ‘nurse’ ni no hyiaae a na n’ani nna so. ɔkaa se enam n’adanseɛ kumaa no ne tumi a ewɔ Mormon Nwoma no mu na emaa no sakraae, na enam so maa nnipa 80 nso sakraae.<sup>3</sup>

## Wato nsa afre yen se yenye so adwuma

Mensuro se wobedi w’adanseɛ. Ebetumi ahyira wɔn a wo som. Kwan ben so na wode adwenkyere yi anaa wankasa wo dee bedi wadanseɛ ene?

ɔsom akwankyerɛ no wɔ ho se ebe boa yen ma yeasua sedee yebedo yen-ho-yen-ho. Se yekɔ wɔn a ye som ho a, Honhom Kronkron no bema yahu nkransem a wɔhia ne ɔɔ ne atinka a wɔn hia.

## KA WO SUAHUNU

Ene yen nkye wo suahunu bere a wasom afoforo na afoforo nso asom wo. kɔ [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) and click “Submit an Article or Feedback.”

## ATWERE.

1. M. Russell Ballard, “Pure Testimony,” *Liahona*, Nov. 2004, 40.
2. M. Russell Ballard, “Pure Testimony,” 41.
3. In Jason Swensen, “Be Ready to Explain Your Testimony Using the Book of Mormon, President Nelson Says,” Church News section of LDS.org, Feb. 6, 2018, [news.lds.org](http://news.lds.org).